



Naka le Nala ba bua ka moya

Ndivhuho Mutsila

Simon Mokoena





Naka le Nala ba dutse thoteng e ommeng tlasa sefate.

Nala o utlwa mahlaku a tsitsinyehang ha a utlwa moya o phodileng.



“Mamela Naka. Na o utlwa mahlaku a sefate?”
ho botsa Nala.

“Ee, ke ya a utlwa ebile ke bona ha a sisinyeha,”
ho araba Naka.



“Na o ya hopola hore ke eng se bakang ho sisinyeha ha mahlaku?” ho botsa Naka.

“Ke ha moya o fefola dintho,” Nala a araba.

“Ke nahana hore ke moya,” Naka araba.



“Re potapotilwe ke moya o sa bonahaleng....”
Nala a qala.

Naka o mo kena hanong, “Empa re bona le ho
utlwa mahlaku a sisinyeha!”



Nala o tswela pele, “Moya ha o bonahale empa re bona le ho utlwa diketso tsa moya.”

“Ke moya o fokang?” ho botsa Naka.



“Ee,” Nala a bosesela.

O tswela pele, “Moya o na le marothodi a metsi marung. Ha marothodi ana a eba boima, a rothela fatshe jwaloka pula.”



“Akanya re se re nyolohela marung ka baluni ya moya o tjhesang. Baluni ena e tshwana le lerothodi la metsi le fuperweng ke moya,” ho rialo Nala.



“Re hema moya,” ho hopola Naka

“Ee, hore diphoofolo le dimela di phele, di hloka moya,” ke Nala yeo.

“Kaofela re hloka moya o hlwekileng,” ho dumela Naka.



"Ha re bone moya, empa o bopilwe ka eng?" ho botsa Naka.

"Moya ke motswako wa digase le lerole," ho araba Nala.



“Lefatshe le phuthetswe ke moya,” ke Nala yeo.

“Moya o re pota-potile. Moya wa lefatshe o tloha mona ho fihlela hodimo,” o bontsha ka matsoho.

—Dipotso

1. Pale ena e bua ka mang?
2. Ba ho kae?
3. Ke eng tse hloakang moya hore di phele?
4. Moya o entswe ka eng?
5. Moya o ho kae?
6. Pula ena hobanang?
7. Moya ke eng?
8. Fumana pale ya moya.
9. Moya o hlwekileng ke eng?



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



Room to Read®
World Change Starts with Educated Children®

Your attribution should include the following:

Title: Naka le Nala ba bua ka moya

Author/s: Ndivhuho Mutsila

Translator/s: Mathapelo Morake


Illustrator/s: Simon Mokoena

Assurer/s: Nthabiseng Tsatsi

Language: Sesotho (South Africa)

© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY  - Credit must be given to the creator

